

# SESWANA BUKATIRO

Buka  
3

Kgweditsharo 3



basic education  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Leina:

Tlelase:

# Mophato R BUKATIRO 3



Rainbow  
WORKBOOKS

SESWANA  
GRADE R – BOOK 3  
TERM 3  
ISBN 978-1-4315-0718-4

7th Edition  
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.



9 781431 507184

Aa Bb Cc Dd Ee Ff

Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm

Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt

Uu Vv Ww Xx Yy Zz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ISBN 978-1-920458-05-8

E thabolotswe e  
bile e tsamaelana  
le CAPS



Mme Angie Motsheka,  
Tonakgolo ya Thutotheo



Rre Enver Suryt,  
Motlatsonakgolo ya  
Thutotheo

Selemong sena sa Kamohelo sa (Kereiti ya R) Dibuka tsa Mookodi tsa Mosebetsi ke karolo ya matsapa a Lefapha la Thuto ya Motheo ho thusa le ho tshehetsa mosebetsi wa ngwana wa Moaforka. Diphiputso di bontshitse hore selemong se seng le se seng bana ba fumana mesebetsi e ba phephetsang pele ho Kereiti ya 1. ba sebetsa hantle dithutong tsa bona dilemong tse latelang, dilemong tsa poraemari le nakong ya dithuto tsa sekontari. Ke ka hoo ba tshwanelang ho rutwa haholwanyane ha ba le Kereiting ya R.

Thutong ya Motheo Kharikhulamo e lebeletsse hore ngwana wa Kereiti ya R a fumane moryetla wa ho ntshetsa pele ho bala, ho ngola le bokgoni ba ho sebetsa dipalo, ke hona mona moo ba hlokanq ho tshehetswa haholo hore ba fumane motheo wa thuto hore ba tle ba fumane ho le bonolo ha ba fihla Kereiting ya 1 le ho fetela dihlophenh tse ka hodimo.

Dibuka tsa Kereiti ya R ka hoo maikemisetso a tsona ke ho thusa bana ho ntshetsa pele bokgoni bona le ho tseba dintlha tse ding tseo e leng motheo wa dithuto tsa bona. Ba na le menyetta e mengata eo ka yona bana ba ka ntshetsang le ho ikwetlisetsa bokgoni ba bona ho itokisetsa bakeng sa dikereiti tse latelang.

Pele bana ba ka ihuta ho bala ba tshwanelo ho tseba hore ba tshwara buka jwang le ho phetla maqephe, le ho tseba hore buka e sebediswa jwang. Ba tshwanelo ho utlwisa kamano e teng dipakeng tsa mantswe le ditshwantsho tse hare ho buka le ho hlokomela hore mantswe a ka bukeng a bopilwe ka medumo e itseng mme a na le moeleso. Ho sa le jwalo, pele bana ba ithuta ho ngola, ba tshwanelo ho ntshetsa pele bokgoni ba ho ngola le ho tshwara pene, ho bopa mantswe le dibopeho le ho tsamaisa pene meleng ho tereisa medumo. Bona ke bokgoni bo fumanwang ka hare ho dibuka tsena.

Re a tseba hore bana ha ba bale le ho utlwisa ka ho tshwana. Dibuka tsa Kereiti ya R di thusa matitjhere le bana ho sebetsa ka mokgwa o ikgethang oo ngwana ka mong a ka sebetsang ka sekghala sa hae haeba ho hlokeha hore a etse jwalo, le ha ho hlokahala hore titjhere a ka kgutlela morao ho thusa ngwana moo a sa utlwisisang hantle ho latela maemo a kutlwisiso ya ngwana. Mesebetsi e tla thusa ngwana le titjhere ho bona moo ho nang le dikgwaello e le hore titjhere e tle e kgone ho thusa ho kwala dikgwaello tse pele ngwana a fetela dikereiting tse ka pele.

Dibuka tse kenyelsetsang thuto ya ho tseba ho bala le ho ngola, thuto ya dipalo le bokgoni ho tsa bophelo tse kaofela ha tsona ho nang le mokotaba e ka bang 20 e sebedisang mekgwa e fapaneng ya ho hohela maikutlo a moithuti. Re a tshepa hore baithuti ba tla thabela le ho ananelo ho sebedisa mesebetsi e fumanwang ka hare ho dibuka tsa mofuta ona ha ba ntse ba tswela pele ka dithuto tsa bona, le hore wena jwalo ka titjhere o tla natefelwa le bona ho sebediseng dibuka tsena.



**Nkosi sikelel' iAfrika**  
**Maluphakanyisw' uphondo lwayo,**  
**Yizwa imithandazo yethu,**  
**Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.**

**Morena boloka setjhaba sa heso,**  
**O fedise dintwa le matshwenyeho,**  
**O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,**  
**Setjhaba sa South Afrika – South Afrika.**

**Uit die blou van onse hemel,**  
**Uit die diepte van ons see,**  
**Oor ons ewige gebergtes,**  
**Waar die kranse antwoord gee,**

**Sounds the call to come together,**  
**And united we shall stand,**  
**Let us live and strive for freedom,**  
**In South Africa our land.**







Published by the Department of Basic Education  
222 Struben Street  
Pretoria  
South Africa  
© Department of Basic Education  
Seventh edition published in 2017


**ISBN 978-1-4315-0718-4**

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.







Diphologolo di batla go ja  
dijwalo.

4




Ka bonako ditamati di dikgolo e  
bile di dikhibidu.

5



Re na le merogo e mentsi e re  
ka e rekisang kwa mmarakeng.

8



Nomsa le Ati ba bereka  
letsatsi le letsatsi mo  
tshingwaneng ya merogo.

1




Ke tlaa ja tamati ka nako ya  
dijotshegare.

6



Nomsa o nosetsa dijwalo.

3










Ka bonako re tlaa bo re na le  
ditamati go ja.


2



Mongwe le mongwe o ne a tla  
go bona tshingwana.

7








Sara o tshwanetse go nna mo  
bolaong. O a fisa.



Sara o fodile. A ka nna a boela  
kwa sekolong. Jaanong a ka  
nna a tshameka le ditsala tsa  
gagwe.



Sara o tshwerwe ke  
mmokwane. O na le dipadi  
tse dintsi.

5


Go etela ngaka

1



Sara o ya kwa ngakeng. Ngaka  
e re Sara o tshwanetse go nna  
kwa gae.

6



Sara o na le thempereitshara.  
O lwala thata go ka ya kwa  
sekolong.

3



Sara o lwala thata go ka ja  
sefitlholo sa gagwe.

2




Sara o nwa melemo ya gago.

7

# Mophato R

## GOLAGANTSWE

- Puogae
- Matesisi
- Bokgoni jwa Botshelo




1	Dipalangwa .....	2
2	Ditiro tse batho ba di dirang .....	12
3	Metsi .....	22
4	Mo polaseng .....	32
5	Tikologo e e itekanetseng .....	42



Ditaelo tsa mesego di kwa  
morago ga buka.



Buka e, ke ya ga:



Buka  
3

Kgweditsharo 3

SETSWANA



# Dipalangwa





A re direng


Sekeletsa ditshwantsho tsa mmala o o nepagetseng.

Ke dipalangwa dife tse di tsamayang mo lefatsheng?

Ke dife tse di tsamayang mo metsing?

Ke dife tse di fofang mo moweng?

Kgomaretsa  
ditikara mo  
diphatlheng tse  
di nepagetseng.



A re bueng


Lebelela ditshwantsho. O bona eng?

O bona mefuta e e farologaneng e le mekae ya dipalangwa?

Ke bana ba bakae ba ba kgabaganyang mo bokgabaganyong jwa  
pitse e tilodi?

O dirisa sepalangwa sefe go tla sekolong?

Ke bana ba bakae mo phaposing ya gago ba ba tlang sekolong ka maoto?



TEACHER: Sign

Date



A re kwaleng

Thala setshwantsho go bontsha ka moo o yang kwa sekolong ka teng.

Kgweditharo 3 – Beke 1–5

Ke ya kwa sekolong ka:



1.2



Leina la me ke:




A re buiseng


Lebelela ditshwantsho ka kelotlhoko mme morago o tlottlele tsala ya gago gore go diragala eng mo setshwantshong sengwe le sengwe. Morago o akanye ka ga gore go tlaa latela eng mme o thale setshwantsho sa bofelo.

Ntšwa ya ga Nomsa le yona e batla go ya kwa sekolong mme e mo sala morago.

1



2



3



4



TEACHER: Sign

Date

5

1.3

Kgweditharo 3 – Beke 1–5





A re kwaleng

# n




noko

Gatisa tlhaka ka monwana wa gago mme morago  
ka phensele. Simolola mo leronthoronthong.



Gatisa tlhaka.



b

1.4



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka n o bo o reetsa modumo fa o buela mafoko kwa godimo.



n oga



n aga




n ama



len n ong




n ako



n oka

Kwala leina la gago mme morago o kgomaretse setikara go supa tiro e ntla.



TEACHER: Sign


Date

1.5



Are baleng

Lebelela setshwantsho mme o bone gore go na le difofane, dikoloi, dillori, dithuuthuu le dibese di le kae. Morago o gatise palo e e nepagetseng fa thoko ga setshwantsho.



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---





1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1.6




A re direng

Fetsa go thala bese mme morago  
o e tshase.



Kwala leina la gago mme morago o kgomaretse setikara go supa tiro e ntle.



TEACHER: Sign

Date






1.7



A re bueng

Lebelela ditshwantsho mme o bue gore o bona eng.  
 Dibopego tse tsa dipalangwa di fetogile jang go tswa  
 bogologolong?  
 Ke dikoloi dife tse di dirisiwang mo lefatsheng, mo metsing le  
 mo moweng?  
 Ke dibopego dife tsa dipalangwa tse di nang le maotwana?  
 Gatisa o bo tshasa maotwana.



1.8



TEACHER: Sign

Date



2

## Ditiro tse batho ba di dirang



batimamolelo



mokgweetsi wa  
thekesi



ngaka le mooki



makheneké



Kgomaretsa  
ditikara mo  
diphatlheng tse  
di nepagetseng.



A re bueng

Lebelela setshwantsho se segolo mme o batle  
batho botlhe ba ba re thusang.  
Bua gore ba dira eng go re thusa.  
O kgona go kgabaganya tsela fa kae?  
O kgona go bona dikoloi dife  
mo setshwantshong se?

badiri ba mo  
tseleng

TEACHER: Sign

Date






2.I



A re direng

Lebelela ditshwantsho mme o bue gore o bona eng.  
Morago o thale mola go bontsha gore motho o itekanetse.  
Morago o thale mola go bontsha gore motho mongwe le mongwe o dira eng.  
Batho ba ba re thusa jang?



2.2



A re bueng

Ke ofe wa batho ba, yo o berekang ka

- dipalangwa?
- dikago le go di baakanya?
- yo o re tsholang re itekanetse?
- yo o berekang ka dijo?

Kgomaretsa  
ditikara mo  
diphatlheng tse  
di nepagetseng.

## Dipalangwa



## Ditirelo



## Boitekanelo



## Dijo



Kwala leina la gago mme morago o ineye naledi ka ntlha ya tiro e ntle.



TEACHER: Sign

Date



Are buiseng

Gatisa ditlhaka tsa ntlla mme morago o buise mafoko.

2.3

**S**


selepe



sejana



sepepe

**a**

apole



panana



bana

**t**

tonki



terena



tamati

**i**

tlhap



tonk



inama

**p**

podi



pane



pene






2.4



Are buiseng

Lebelela ditshwantsho tse di mo kholomong ya ntlha mme o tlottlele tsala  
ya gago gore bothata ke eng mo go nngwe le nngwe.

Morago o thale mola go bontsha gore ke mang yo o ka thusang batho ka  
bothata bongwe le bongwe jo bo mo setshwantshong sengwe le sengwe.



TEACHER: Sign

Date



2.5






Are baleng

Tshwaya diboloko tse di nang le dilwana di le 6.



Ikatise go kwala palo 6.



2.6



Leina la me ke:



A re direng

Opela mafoko a diatla.



ngaka

nga

ka

rapolasa

rapo

lasa



emelense

e me

le

n

se

moagi

mo

agi



mapentane

ma

pe

n

ta

ne



TEACHER: Sign

Date

2.7

Kgweditharo 3 – Beke 1–5





A re kwaleng

# m



mašwi

Gatisa tlhaka ka monwana wa gago mme morago  
ka phensele. Simolola mo leronthoronthong.



Gatisa tlhaka.



2.8



A re kwaleng


Tlatsa tlhaka **m** o bo o reetsa modumo fa o buela mafoko kwa godimo.



mosadi



metsi



mokoro



motho




mašwi



morula

Kwala leina la gago mme morago o kgomaretse setikara sa tiro e ntle.




Leina la me ke:

TEACHER: Sign

Date

3

# Metsi



A re bueng

Ke diphologolo dife tse di nnang mo metsing?

Ke dipalangwa dife tsa metsi tse o kgonang go di bona?


Bana ba dirisa eng go kokobala mo godimo ga metsi?

Ke dilo dife tse o di itseng tse di kgonang go kokobala mo godimo ga metsi?

Ke dilo tsa mofuta ofe tse di sa kgoneng go kokobala mo godimo ga metsi?





Kgomaretsa  
ditikara mo  
diphatlheng tse  
di nepagetseng.



A re direng

Dirisa ditikara tsa gago  
go kgomaretsa masea fa  
thoko ga bommaabona.



TEACHER: Sign

Date


3.I



A re kwaleng

Kgomaretsa ditikara mo diphatleng tse di nepagetseng. Morago o bue gore a selo se a nwela kgotsa se a okobala.

Kgomaretsa  
ditikara mo  
diphatleng tse  
di nepagetseng.




3.2



A re direng

Thala setshwantsho sa gago o thuma, o tlhapa, o kgweetsa mokoro kgotsa o iketlile mo metsing kgotsa gaufi le metsi.



Leina la me ke:

TEACHER: Sign

Date

3.3



A re buiseng

Ke diphologolo dife mo go tse, tse di kgonang go thuma le tse di kgonang go fofa. Kgomaretsa ditikara go bontsha diphologolo tse di kgonang go thuma metsing le tse di kgonang go fofa mo lefaufaung.

Kgomaretsa  
ditikara mo  
diphatheng tse  
di nepagetseng.



3.4



A re baleng


Sala dipalo morago go tloga ka I-10 mme o thuse mothobunyedi kana mothumi go bona letlotlo.




5



2



6



I

4



3

q

7

8



10

TEACHER: Sign

Date

27




3.5




A re kwaleng

d

Gatisa tlhaka ka monwana wa gago  
mme morago ka phensele.  
Simolola mo leronthoronthong.



deseke



Gatisa tlhaka.

d

d

d

d




d

3.6




A re kwaleng

Tlatsa tlhaka d o bo o reetsa modumo fa o buela mafoko kwa godimo.



Kwala leina la gago mme morago o kgomaretse setikara sa tiro e ntle.



TEACHER: Sign






Date

3.7



A re baleng

Mo moleng mongwe le mongwe, thala X mo lebokosong le le nang le  
palo e nnyane ya dilwana.



3.8



A re baleng



Tshwaya jeke e e  
dutang maswi a  
mantsinyana.



Tshwaya kopi e  
e dutang tee e  
ntsinyana.



Tshwaya lebotlolo  
le le dutang oli e  
nnyane.



Tshasa mabotlolo a gore o a tlatse.



tletse

gatlhore


lolea

TEACHER: Sign

Date

4

## Mo polaseng



Kgomaretsa  
ditikara mo  
diphatheng tse  
di nepagetseng.



A re bueng

Lebelela ditshwantsho mme o bue gore o bona eng.

A o setse o kile wa ya kwa polaseng?

Ke maungo afe a o kgonang go a bona mo  
setshwantshong?

Ke merogo efe e o kgonang go e bona mo setshwantshong?


A o jwala merogo kwa gae?

Ngwana mongwe le mongwe o dira eng?



A re direng

Dirisa ditikara go feleletsa paterone.



TEACHER: Sign

Date

4.I



A re direng

Kgomaretsa maungo le merogo mo kholomong e e nepagetseng. Bua ka ga ka moo maungo le merogo mengwe e latswegang ka teng le ka moo e utlwalandang ka teng. Bua maina a yona mme opele moribo (khabetšhe) matsogo.

Kgomaretsa  
ditikara mo  
diphatlheng tse  
di nepagetseng.

maungo	
apole	namune
terebe	panana
phaeneapole	piere
phoophoo	perekisi











merogo	
dinawa	khabetšhe
dinawa	sepinatšhe
tapole	digwete
mmidi	lephutshe

4.2



Are baleng

Bala maungo a le merogo e mme morago o gatise palo e e nepagetseng.




TEACHER: Sign

Date

4.3



## Temothuo








Lebelela setshwantsho. O bona eng?  
 Batho ba dira eng?  
 Ke dikuno dife tse re di bonang go tswa mo polaseng e?  
 Re bona mašwi go tswa kae?  
 Ke dijo dife tse dingwe tse re di bonang go tswa mo  
 mašwing?  
 Re bona wulu go tswa kae?  
 Re bona mae go tswa kae?  
 Re bona tswina go tswa kae?

4.5



A re buiseng

Thala mola go bontsha se re se bonang go tswa mo diphologolong tse.




4.6




A re baleng

Thusa rapolasa go bala diphologolo tsa gagwe.




+




=


3




+




=




+



=



+



=



Leina la me ke:

TEACHER: Sign

Date





4.7



A re kwaleng

# g

Gatisa tlhaka ka monwana wa gago  
mme morago ka phensele.  
Simolola mo  
maronthoronthong.



Gatisa tlhaka.

# g



4.8



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka **g** o bo o reetsa modumo fa o buela mafoko kwa godimo.



**legano**



**legodimo**



**garawe**



**legotlo**



**mogala**




**legong**

Kwala leina la gago mme morago o kgomaretse setikara go bontsha tiro e ntle.



Leina la me ke:




TEACHER: Sign

Date



## Tikologo e e itekanetseng



Kgomaretsa  
ditikara mo  
diphathleng tse  
di nepagetseng.



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme morago o bue ka ga botlhokwa  
jwa tikologo e e phepa.

Bana ba dira eng go phefafatsa lepatlelo kana lebala?  
Re ka dirisa dithini le dipampiri tse dikgologolo jang?

TEACHER: Sign

Date

5.I




A re direng


Ke mefuta efe ya didirwa tse o ka di dirang ka polasetiki kgotsa pampiri kgologolo? Dirisa ditikara go bontsha ka moo o ka kgonang go tlhaola pampiri, polasetiki le galase e kgologolo go ya ka meteme kgotsa dikgamelotsa matlakala gore di dirisiwe sešwa ka teng.

Kgomaretsa  
ditikara mo  
diphatlheng tse  
di nepagetseng.


**galase**



**pampiri**



**polasetiki**




5.2




A re baleng


Tshasa dikhutloharo di le 7 mme o gatise palo.



Tshasa dikwere di le 7 mme o gatise palo.



Tshasa didiko kana disekele di le 7 mme o gatise palo.



Ikatise go kwala palo e 7.



TEACHER: Sign

Date

5.3





A re kwaleng




Gatisa tlhaka ka monwana wa gago.  
Simolola mo maronthoronthong.



opa



Gatisa tlhaka.



5.4



Are kwaleng

Tlatsa tlhaka O mme o reetse modumo fa o buela mafoko kwa godimo.



kop*i*



pod*i*



ton*ki*



bol*o*



hok*o*



seko|*o*

Kwala leina la gago mme morago o kgomaretse setikara sa tiro e ntle.



Leina la me ke:

TEACHER: Sign

Date

5.5



A re bueng



Lebelela ditshwantsho mme o bue gore go diragala eng mariga.

O dira eng go nna o le bothitho mariga?

Dijwalo di amega jang?

Diphologolo tsona di amega jang?

Re ja eng, re tshameka eng e bile re apara eng mariga?




5.6



A re direng

Tshasa setshwantsho se.  
O itse jang gore ke letsatsi la mariga?



TEACHER: Sign

Date
















5.7



A re baleng

Gatisa palo.

Morago o tshasa palo e e nepagetseng ya dilwana mo moleng  
mongwe le mongwe.



5.8





A re baleng

Sega dikanata tse mo meleng ya maronthorontho  
mme morago o bone gore a o ka kgonia go nyalanya  
setshwantsho le dipalo tse di nepagetseng.

Ela  
tlhoko gore  
dikanata tse  
di kgonia go  
tlhanolega.



	<p>1</p> <p>●</p>	 <p>2</p> <p>● ●</p>
	<p>3</p> <p>● ● ●</p>	 <p>4</p> <p>● ● ● ●</p>
	<p>5</p> <p>● ● ● ● ●</p>	 <p>6</p> <p>● ● ● ● ● ●</p>
	<p>7</p> <p>● ● ● ● ● ● ●</p>	 <p>8</p> <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p>



A re direng

Sega dikarata tse mo meleng e mentsho mme morago  
o nyalanye tlhaka le setshwantsho se se nepagetseng.

Ela  
tlhoko gore  
dikarata tse  
di kgonogo  
tlhanolega.

a



apole

n



noko

p



podi

m



monna

o




bolo

d



deseke

t



tapole

s




setulo

5.9




A re baleng

Thusa motlhokomedi wa diphologolo go bala diphologolo.




+



=


2




+




=



+





=




+




=



+



=



TEACHER: Sign

Date

# Mesego (tse di se segeletsweng)




## Motshameko wa Kgakologelo:

Sega dikarata mo meleng ya maronthorontho a mantsho. Tlhakatlhakanya dikarata mme o di pake mo godimo ga tafole o di ribegile. Jaanong ribogolola dikarata di le pedi ka nako e le nngwe. Fa di nyalana o ka nna wa di baya fa thoko. Bona gore ke mang yo o tlao fetsang go paka dikarata tsotlhe la ntsha. Dirisa dikarata tsa gago tsa kgakologelo mme o tshameke motshameko wa go thiphola (snap) le tsala ya gago.

## Dikarata tsa tatelano:

Di beye ka tatelano e e nepagetseng mme morago o tlotele kgang ya gore go diragala eng mo tatelanong nngwe le nngwe.



## Buka ya go buisa:

Sala ditaelo morago mme o o bo o dira buka e ya mesego kana tse di segeletsweng. Tsamaya le yona kwa gae mme o e buisetse ditsala le balelapa la gago.

# TSE DI SEGETSWENG TSA ME



A re direng

Sega tsebe mo moleng o o maronthorontho mme morago o kgomaretse tsebe mo sephuthelong se se kwa morago go dira kgetsana. Tsenya tse-di-segeletsweng mo kgetsaneng e gore di se ka tsa latlhenga.

KGOMARETSA FA

KGOMARETSA FA

KGOMARETSA FA

KGOMARETSA FA